


KALAFI TA TB MO BANENG:


KAELO E E BONOLO YA GO DIRISA KALAFI
KA DI KGATO TSE 3 TSE DI BONOLO



! O TLA BBONA

RHZ (75/50/150)


le Ethambutol (400mg)



RHZ
(75/50/150)

Rifampicin + Isoniazid +
Pyrazinamide (RHZ) ke pilisi e e
kopanang motlhofo le metsi.

+



E
(400MG)


Ethambutol ke pilisi e o ka e
thubang wa e kopanya le metsi.

O tla tshwanelwa ke go baakanya diokobatsi
TSOTLHE TSE PEDI mme o di neye ngwana wa
gago letsatsi le letsatsi (le ka mafelobeke!).
Morago ga dikgwedi di le 2, melemo ya ngwana
wa gago e tla fetoga. Ngwana wa gago o tla nwa
melemo eno dikgwedi di le 4 go ya go di le 6.

* TLHOKOMEDISO

A NGWANA WA GAGO A
KA METSA DIPILISI?

Ruta ngwana go metsa pilisi
yotlhe kgotsa go e nathoganya
ka di karolo tse pedi.



Fa go kgonega, o ka e nwa o sa ja sepe, mme o ka e nwa le dijo.

STEP

1

**MOOKI
O TLA
LEKANYA
BOIMA JWA
NGWANA
WA GAGO**



STEP

2



**BOIMA JWA
NGWANA BO
BAPISIWA
LE CHATE YA
TEKANYETSO**



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Gates Foundation




THINKTANK



KALAFI TA TB MO BANENG:


TSELA YA GO THUBA, GO KOPANYA LE GO NAYA



ETHAMBUTOL (400mg)


Ipaakanye
O tlaa tlhoka:

- 1 serinji (ya go lekanya)
- Metsi a phepa
- Maswana a mabedi a phepha
- Pilisi e le 1 ya ethambutol 400 mg



RHZ (75/50/150)


Tlhakanya RHZ
mo go 5-10 ml ya
metsi. (Dipilisi di
tlhakana motlhofo
mo metsing)



5-10ml

Tshela poere ya
pilisi mo metsing;
latlha dikarolwana
tse di sa dirisiwang
fa o sena go lekanya
selekanyo.


1 Thuba pilisi
Baya pilisi e le 1 mo
khabeng. E thube ka
leswana le lengwe go
fitlha e nna lorole.





2 Tshela metsi
Dirisa tšhupu
go lekanya 8ml
ya metsi. Tshela
metsi mo galase.




3 Kopanya sentle
Tsenya dipilisi tse
di sitsweng mo
metsing.



4 Lekanya tekanyo
e e nepagetseng
Dirisa serinji go goga
palo e e kwadilweng mo
karateng ya ngwana.



5 Naya ngwana molemo
ka serinji.



6 Latlha motsoako ope
fela o o setseng.

! GAKOLOGELWA



Naya molwetse
molemo letsatsi le
letsatsi ka nako e e
tshwanang.



Ka metlha
tlhapa diatla
le dijana.



Fa o sena go fetsa dikgwedi di le 2,
mooki wa gago o tla go naya kalafi
e nngwe gape gore o kgone go
fetsa dikgwedi di le 4 go ya go di le
6 tsa kalafi.



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Gates Foundation




THINKTANK



STEP 3 LATELA KARATA YA TEKANYO

KALAFI YA TB MO BANENG:

BAHLOKOMEDI: DIRISANG
CHATE GO BAAKANYETSA TEKANYETSO
YA NGWANA



	RHZ (75/50/150)	ETHAMBUTOL (400MG)
Kalafi	O ka e metsa e feletse KGOTSA o ka e tlotlholola mo metsing.	Metsa yotlhe KAPA thuba o kopanye le 8ml ya metsi.
Boima jwa ngwana	Bana ba ba kwa tlase ga 2 kg, tsweetswee buisana le setsebi.	
2 – 2.9 kg	Kopanya ½ ya pilisi mo go 5ml ya metsi.	Dirisa 1 ml fela go tswa mo 8ml e o e baakantseng.
3 – 3.9 kg	Kopanya pilisi mo go 4ml ya metsi. Naya 3ml fela Latlha sengwe le sengwe se se setseng.	Dirisa 1.5ml fela mo 8ml e o e baakantseng. Latlha sengwe le sengwe se se setseng.
4 – 7.9 kg	Kopanya pilisi e le 1 mo go 5ml ya metsi.	Dirisa 2.5ml fela mo 8ml e o e baakantseng. Latlha se se setseng.
8 – 11.9 kg	Naya ngwana dipilisi tse pedi KAPA o di kopanye mo go 10ml ya metsi.	Naya ½ ya pilisi KAPA dirisa 4ml fela mo go 8ml e e baakantseng. Latlha se se setseng.
12 – 15.9 kg	Naya dipilisi tse tharo KAPA o di kopanye mo go 10ml ya metsi.	Dirisa 6ml fela mo 8ml e o e baakantseng. Latlha se se setseng.
16 – 24.9 kg	Naya dipilisi tse nne KAPA o di kopanye mo go 10ml ya metsi.	Naya pilisi e le 1 KAPA dirisa 8ml yotlhe ya motsoako.
Bana ba ba fetang 25kgs	RHZE Ke pilisi e le nngwe e nang le melamo e me nne. Metsa dipilisi tsotlhe ka metsi. Latela thuto ya tekanyo fa tlase.	
25 – 29.9 kg	Dipilisi tse pedi	
30 – 34.9 kg	Dipilisi tse tharo	
35 – 64.9 kg	Dipilisi tse nne	
65 kg le go feta	Dipilisi tse tlhano	

